



Broj: 02-05-22658-2/14
Sarajevo, 13.08.2014. godine

Na osnovu člana 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), Vlada Kantona Sarajevo, na **75.** sjednici održanoj **13.08.2014.** godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo, da navedeni Zakon pretrese i donese po skraćenoj proceduri u skladu sa članom 158. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 i 47/13).

**VRŠILAC FUNKCIJE
PREMIJERA**

Muhamed Kozadra, dipl.ecc.

Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
5. Evidencija
6. A r h i v a



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
V L A D A**



**ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
(Prijedlog)**

**Predlagač:
Vlada Kantona Sarajevo**

**Pripremlilo:
Ministarstvo prostornog uređenja
i zaštite okoliša Kantona Sarajevo**

Sarajevo, Juni 2014.godine

Na osnovu člana 12. e) i 18. b) Ustava Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» br.: 1/96, 2/96 – ispravka, 3/96 – ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od _____ 2014. godine, donijela je

PRIJEDLOG

ZAKON
o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima

Član 1.

U Zakonu o komunalnim djelatnostima (Službene novine Kantona Sarajevo), br.: 31/04 i 21/05 – ispravka) u članu 24. stav 2. se briše.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof. dr. Mirjana Malić

Broj: _____
Sarajevo, _____

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima sadržan je u članu 12e. i 18b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96 – ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), prema kojima je Kanton isključivo nadležan za utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi, a Skupština Kantona Sarajevo da donosi zakone i druge propise iz nadležnosti Kantona.

RAZLOZI DONOŠENJA:

Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, obratila se jedna trećina zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo sa Zahtjevom da se donese odluka kojom će se utvrditi da je članom 24. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/04 i 21/05-ispravka), Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-19376-5/13 od 16.07.2013.godine i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-29860-18.1/13 od 26.12.2013.godine, povrijeđeno pravo podnosiocima Zahtjeva iz člana II.A.2.(I).c), a u vezi sa članom II.A.2.(I).j) i k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Amandmanom V. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, te povrijeđena prava iz člana 14. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, a u vezi sa članom 1. Protokola 1. uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te da je učinjena povreda iz člana 2. Konvencije o zaštiti djeteta.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o Zahtjevu dvanaest poslanika (jedna trećina poslanika) Skupštine Kantona Sarajevo za utvrđivanje ustavnosti člana 24. Zakona o komunalnim djelatnostima u vezi sa Odlukom broj: 02-05-19376-5/13 od 16.07.2013.godine i Odlukom broj: 02-05-29860-18.1/13 od 26.12.2013.godine, koje je donijela Vlada Kantona Sarajevo, na osnovu člana IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici održanoj 04.03.2014.godine, donio je Presudu koja u dispozitivu glasi:

„Utvrdjuje se da je član 24. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/04 i 21/05-ispravka), saglasan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Utvrdjuje se da člana 24. stav 2. istog Zakona nije saglasan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine“.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Obzirom da je navedena Presuda objavljena u („Službenim novinama Federacije BiH, broj 30/14“), neophodno je izvršiti izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima, odnosno brisati odredbe stava 2. člana 24. za koje je utvrđeno da nisu saglasne Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Obzirom da nisu u pitanju složene i obimne izmjene navedenog Zakona, jer se izmjena Zakona vrši zbog donesene Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-48/13 od 04. marta 2014.godine, predložimo Vladi da se navedeni materijal razmatra, te utvrdi Prijedlog navedenog Zakona i isti u Skupštinu uputi po skraćenoj proceduri, shodno članu 158. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 i 47/13).



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina I - Broj 1

Ponedjeljak, 11. marta 1996.
SARAJEVO

Za svaki broj
se pojedinačno određuje
cijena

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

USTAV KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.

Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se blije i utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može i zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službeni obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odlučuje Skupština.

Službeni obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 6.

Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantonu su dužni obezbijediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakve



propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 7.

Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeđuje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

a) staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;

b) osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;

c) osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;

d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;

b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;

c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;

d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;

e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;

f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zavarivanje;

g) donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;

h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;

i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;

j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;

k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;

l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;

m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;

b) zdravstvo;

c) politika zaštite čovjekove okoline;



- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadle nosti

Svoje nadle nosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadle nosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadle nosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadle nosti

Svoje nadle nosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadle nosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadle nosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadle nosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadle nosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadle nosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadle nost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadle nosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabраниh poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadle nosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

IZVOD IZ ZAKONA



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina VIII - Broj 24

Četvrtak, 6. novembra 2003. godine
SARAJEVO

Akontacija pretplate
za II polugodište 2003:
KM 60.-

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo Zakonodavno-pravna komisija

Na osnovu člana 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/03) i člana 47. stav 4. alineja 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/00 - Prečišćen tekst i br. 14/00 i 11/01), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici od 23.9.2003. godine, utvrdila je prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/96), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/98), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/03 i broj 18/03-ispravka), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-7360/03
23. septembra 2003. godine
Sarajevo

Zamjenik predsjednika
Zakonodavno-pravne komisije
Skupštine Kantona Sarajevo
Esad Hrvaić, s. r.

ZAKON

O VLADI KANTONA SARAJEVO (Prečišćen tekst)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja

Član 6.

Vlada Kantona raspolaze imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, premijer se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju

premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

Član 9.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.
Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.
Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.
Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.

Član 10.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biće proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Član 11.

Premijer i ministri, nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.
Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona.

Član 12.

Vlada Kantona imenuje i razrješava sekretara Vlade Kantona na prijedlog premijera.
Sekretar Vlade odgovara za svoj rad premijeru Vladi i Vladi.

III - NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VLADE KANTONA

Član 13.

Radom Vlade Kantona rukovodi premijer koji predstavlja i zastupa Vladu Kantona, saziva sjednice Vlade Kantona, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

Član 14.

Vlada Kantona radi i odlučuje u sjednicama.
Vlada Kantona može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade Kantona, a sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom članova Vlade Kantona koji glasaju.
U slučaju većih elementarnih nepogoda, nesreća ili drugih neposrednih društvenih opasnosti, Vlada donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade koji glasaju.

IV - RADNA TIJELA VLADE KANTONA

Član 15.

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenje određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem zaključaka Vlade Kantona, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada Kantona može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete, odbore, komisije i dr).
Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava 1. ovog člana uredit će se Poslovníkom Vlade Kantona ili aktom o obrazovanju radnog tijela.

Član 16.

Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanje o drugim pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti Vlada Kantona može obrazovati jednu ili više komisija čije članove imenuje iz reda članova Vlade.

V - NADLEŽNOST I ODGOVORNOST PREMIJERA I ČLANOVA VLADE KANTONA

Član 17.

Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.

Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.

Član 18.

Članovi Vlade Kantona mogu pokrenuti inicijative za donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati utvrđivanje stavova Vlade Kantona i imaju druga prava i dužnosti utvrđena ustavom i zakonom.

Član 19.

Članovi Vlade Kantona su odgovorni i za zastupanje i provođenje zaključaka Vlade Kantona u poslovima koje im Vlada Kantona povjeri, kao i za blagovremeno pokretanje inicijative za rješavanje pitanja u okviru zadataka koje im je povjerila Vlada Kantona ili premijer.

Član 20.

Članovi Vlade Kantona određeni da učestvuju u radu drugog organa i tijela dužni su postupati u skladu sa ovlaštenjima, smjernicama i stavovima Vlade Kantona.
Članovi Vlade Kantona su dužni svoju aktivnost ostvarivati tako da, pored poslova za koje su lično zaduženi, prate i pitanja iz djelokruga Vlade Kantona za koja nisu lično zaduženi i da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinose odgovornom, zakonitom i efikasnom radu Vlade Kantona.

VI - SEKRETAR VLADE KANTONA

Član 21.

Sekretar Vlade Kantona prema uputstvima premijera i Vlade u skladu sa Poslovníkom, stara se o pripremanju sjednice Vlade i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže premijeru u vršenju njegovih prava i dužnosti u vezi sa organizacijom i pripremanjem sjednica Vlade i izvršavanju zaključaka Vlade, obezbjeđuje radnim tijelima Vlade pomoć i saradnju stručnih i drugih službi i vrši i druge poslove u vezi s radom Vlade koje mu povjeri premijer.

Sekretar Vlade je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Vlade.

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 22.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 23.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 24.

Uredbom se ureduju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže ureduju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se ureduju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, ureduju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 25.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 26.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 27.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 28.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 30.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 31.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 24. i 26. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 20/98, 4/01, 16/03 i 18/03) i člana 6. Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/03), Vlada Kantona Sarajevo, na 40. sjednici održanoj 6. novembra 2003. godine, donijela je

ODLUKU

O USLOVIMA I KRITERIJIMA ZA ODOBRAVANJE
KREDITA RADI RJEŠAVANJA STAMBENIH
POTREBA MLADIH

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom propisuju se opći uslovi, kriteriji za formiranje rang liste i postupak za odobravanje kredita radi rješavanja stambenih potreba mladih u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih.

Član 2.

Pod kreditiranjem se podrazumjeva odobravanje novčanih kredita mladim kadrovima na osnovu rang liste.

Rang listu utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo prema kriterijima koji su sastavni dio ove odluke, iz prijava primljenih po osnovu javnog poziva, a na prijedlog Komisije koju imenuje Vlada Kantona.

Na osnovu rang liste u skladu sa raspoloživim sredstvima Vlada Kantona Sarajevo utvrđuje i listu kandidata kojima je odobren kredit.

U rang liste neće se uvrstiti osobe koje ne ispunjavaju uslove za rješavanje stambenih potreba u skladu sa čl. 2. i 3. Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/03).

Komisija Vlade Kantona će obavijestiti osobu iz stava 4. ovog člana o razlozima zbog kojih nije uvršten u rang listu.

II - OPĆI USLOVI ZA PODNOSIOCA ZAHTEJEVA

Član 3.

Opći uslovi koje kandidat za dodjelu kredita treba ispuniti, odnosno dokazati odgovarajućom dokumentacijom su kako slijedi:

1. Zaposleno lice, državljanin BiH, sa prebivalištem odnosno stalnim boravištem na području Kantona Sarajevo.
(Dokaz: a) Potvrda Federalnog zavoda za penziono-invalidskog osiguranja o zaposlenju, b) uvjerenje o državljanstvu i c) potvrda o stalnom mjestu boravka, izdatih od strane nadležnih organa, koji nisu stariji od 6 mjeseci);
2. Stambene prilike
(Dokaz: a) potvrde izdate od nadležnih organa (zemljišno-knjižnog uređa i sl.) da podnositelj zahtjeva i članovi



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina IX - Broj 31

Srijeda, 22. decembra 2004. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 18. novembra 2004. godine, donijela je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU AMANDMANA XIX DO XLII NA USTAV KANTONA SARAJEVO

I

Proglašavaju se amandmani XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 18. novembra 2004. godine.

II

Amandmani XIX do XLII na Ustav Kantona Sarajevo čine sastavni dio Ustava Kantona Sarajevo.

III

Amandmani stupaju na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-25353-1/04 Predsjedavajuća
18. novembra 2004. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo **Meliha Alić, s. r.**

Na osnovu člana 12. e) i člana 18. b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 22. decembra 2004. godine, donijela je

ZAKON

O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton).

II - KOMUNALNE DJELATNOSTI

Član 2.

Pod komunalnim djelatnostima, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se pružanje komunalnih usluga od interesa za fizička i pravna lica, te finansiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sistema na području Kantona, kao i Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) i općina na području Kantona (u daljem tekstu: općina) kada je to propisano ovim zakonom.

Komunalne djelatnosti dijele se na:

- Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje;
- Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

Pod pojmom komunalnih djelatnosti individualne komunalne potrošnje podrazumijevaju se komunalni proizvodi i usluge koje se mogu izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika usluga.

Pod pojmom komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva se komunalni proizvod i usluga koje nije moguće izmjeriti i naplatiti od svakog korisnika usluga.

Član 3.

Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje u smislu ovog zakona su:

1. Snabdijevanje pitkom vodom;
2. Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;
3. Snabdijevanje prirodnim gasom;
4. Snabdijevanje toplotnom energijom;
5. Obavljanje javnog prijevoza putnika;
6. Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju;
7. Odlaganje komunalnog otpada;
8. Održavanje javnih parking prostora i javnih garaža;
9. Obavljanje pogrebnih poslova;
10. Tržnice i pijace na malo;

Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u smislu ovog zakona su:

1. Odvođenje atmosferskih voda;
2. Održavanje čistoće na javnim površinama;
3. Održavanje javnih površina;
4. Održavanje grobalja;
5. Održavanje javne rasvjete;



bez obzira na obrenja davaoca komunalne usluge izvrši preko ku ili dogradnju na instalacijama komunalne strukture;

- onemogućiti ulazak radi pregleda zajedničkih i unutrašnjih instalacija ovlaštenom predstavniku davaoca komunalnih usluga, odnosno nadležnom inspektor, pod uslovom da to tehničke mogućnosti dozvoljavaju i da se isključenjem ne ugrožavaju drugi korisnici komunalnih usluga;

Po prestanku razloga za uskraćenje komunalne usluge, davaoci komunalnih usluga su dužni da, na zahtjev korisnika komunalne usluge, najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva i plaćenih stvarnih troškova za ponovno uključanje, nastavi pružanje komunalne usluge korisniku.

Korisnik ne može otkazati korištenje komunalne usluge ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno ako bi se time ugrozio kvalitet korištenja i standard drugih korisnika, te ako bi se time negativno uticalo na okoliš.

Član 18.

Prava i obaveze između davaoca i korisnika komunalnih usluga regulisane se ugovorom, u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima iz člana 4. stav 2. ovog zakona.

Član 19.

Davaoci komunalnih usluga dužni su u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način obavijestiti korisnike komunalnih usluga o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji će nastati ili mogu nastati u pružanju komunalnih usluga najkasnije jedan dan prije očekivanog prekida u pružanju tih usluga.

Član 20.

U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalnih djelatnosti, davaoci komunalnih usluga dužni su odmah o tome na adekvatan način obavijestiti nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada, odnosno općine i istovremeno preduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremećaja ili prekida.

Nadležni organ za komunalne poslove Kantona, Grada, odnosno općine, po prijemu obavještenja iz prethodnog stava, odnosno po utvrđivanju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, dužan je odmah da:

- odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi usljed prekida nastala opasnost po život i rad gradana ili rad pravnih i fizičkih lica ili bi nastala značajna, odnosno nenadoknadiiva šteta;
- naredi mjere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;
- preduzme mjere za otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih djelatnosti;
- utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja djelatnosti i učinjeno štetu.

VII - SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 21.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti obezbjeđuju se iz:

1. cijene za komunalne usluge iz segmenta individualne komunalne potrošnje;
2. cijene za komunalne usluge iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje;
3. budžeta Kantona i općine;
4. drugih izvora po posebnim propisima.

Cijena za komunalne usluge

Član 22.

Iz cijene komunalne usluge iz segmenta individualne komunalne potrošnje obezbjeđuju se sredstva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

1. snabdijevanje pitkom vodom;
2. odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda;
3. snabdijevanje prirodnim gasom;
4. snabdijevanje toplotnom energijom;
5. obavljanje javnog prijevoza putnika;
6. prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora na deponiju;
7. odlaganje komunalnog otpada;
8. održavanje javnih parking prostora i javnih garaža;
9. obavljanje pogrebnih poslova;
10. tržnice i pijace na malo.

Iz cijena komunalne usluge iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje obezbjeđuju se sredstva za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

1. odvođenje atmosferskih voda;
2. održavanje čistoće na javnim površinama;
3. održavanje javnih površina;
4. održavanje grobalja;
5. održavanje (uključujući utrošak električne energije) javne rasvjete;
6. obavljanje kafiterijskih usluga;
7. dekorisanje;
8. održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika;
9. održavanje javnih satova.

Član 23.

Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge predlaže davalac komunalne usluge, na temelju detaljne kalkulacije, a u skladu sa odredbama člana 15.

Cijena komunalne usluge sadrži sve troškove tekućeg održavanja i funkcionisanja komunalnog sistema na koji se odnosi, te troškove nabavke novih stalnih sredstava davaoca komunalne usluge prema članu 36. stav 2. tačka 1. i stavu 3. ovog zakona.

U cijenu komunalne usluge uključena je amortizacija, koja se sastoji iz amortizacije stalnih sredstava davaoca komunalne usluge i amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog sistema, odnosno dobara u općoj upotrebi.

Davalac komunalne usluge amortizaciju koristi za obnavljanje stalnih sredstava, a dio amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog sistema, odnosno dobara u općoj upotrebi prema programu na koji saglasnost daje Vlada Kantona, gradsko odnosno općinsko vijeće u skladu sa nadležnostima iz čl. 7., 8. i 9. ovog zakona.

Validnost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene komunalnih usluga utvrđuje neovisno stručno tijelo Vlade Kantona, Grada odnosno općine, a stvarnu cijenu komunalnih usluga određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko odnosno općinsko vijeće, u skladu sa nadležnostima iz čl. 7., 8. i 9. ovog zakona.

Ukoliko se cijena usluge utvrdi u nižem iznosu od stvarne cijene koštanja, razliku sredstava će nadoknaditi Kanton, Grad, odnosno općina.

Cijena komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu plaća se davaocu komunalne usluge.

Član 24.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge za pruženu komunalnu uslugu je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom ovjerenim od nadležne poreske uprave prenio

...risnika odnosno upravitelj zgrade, ako je vlasnik, odnosno ...
...tine to pravo prenio na njih.
...na objekta, odnosno prijenos vlasništva objekta se ne
...može ostvariti bez prethodno izmirenih obaveza komunalnih
...usluga koje je napravio prodavač, odnosno vlasnik objekta.

3.	III zona	13	20	32
4.	IV zona	8	12	20
5.	V zona	4	6	10
6.	VI zona	2	3	5

Komunalna naknada

Član 25.

Za pokrivanje cijena iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje, kao izvor sredstava uvodi se komunalna naknada.

Član 26.

Komunalnu naknadu plaćaju, u naseljima sa urednim građevinskim zemljištem, vlasnik stambenog, proizvodnog i poslovnog prostora, te građevinskog zemljišta ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom ovjerenim od nadležne poreske uprave prenio na korisnika.

Naseljima sa urednim građevinskim zemljištem, prema stavu 1. ovog člana, smatraju se naselja opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za snabdijevanje električnom energijom i snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda prema mjesnim prilikama.

Obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana sljedećeg mjeseca od početka korištenja objekta ili prostora.

Član 27.

Komunalna naknada je javni prihod Kantona, Grada i općine, a u skladu sa utvrđenim nadležnostima u čl. 7., 8. i 9. ovog zakona.

Osnove i mjerila za određivanje komunalne naknade

Član 28.

Komunalna naknada utvrđuje se u zavisnosti od stepena opremljenosti naselja objektima i uređajima komunalne infrastrukture, razvijenosti javnog prevoza putnika, namjene objekta, odnosno prostora i pripadnosti građevine, odnosno korisne površine te građevine u određenoj zoni građevinskog zemljišta.

Član 29.

Komunalna naknada određuje se za stambeni, proizvodni i prostor za druge privredne djelatnosti prema jedinici mjere izgrađene korisne površine (m²), a za otvoreni prostor - skladišta, stovarišta, pijace kao i za drugi otvoreni prostor koji neposredno služi za obavljanje djelatnosti, prema jedinici mjere /m²/ građevinskog zemljišta.

Korisna površina stambenog, proizvodnog i prostora za drugu privrednu djelatnost izračunava se u skladu sa posebnim propisima.

Član 30.

Komunalna naknada utvrđuje se po jedinici mjere, na osnovu broja bodova i u zavisnosti od zone građevinskog zemljišta u kojoj se objekat nalazi, što je utvrđeno posebnim propisima koji uređuju građevinsko zemljište.

Član 31.

Broj bodova za izračunavanje komunalne naknade po zonama za stambeni, proizvodni i prostor za druge privredne djelatnosti iznosi po m²:

R.b.	Zona	Stambeni prostor	Proizvodni prostor	Prostor za druge privredne djelatnosti
1.	I zona	28	56	84
2.	II zona	20	40	60

Broj bodova za garažni prostor i vikend objekte jednak je broju bodova za stambeni prostor.

Za stambeni i garažni prostor, kao i vikend objekte koji se koriste za druge namjene, broj bodova određuje se prema mjerilima za tu vrstu prostora za onaj dio korisne površine koji se za tu svrhu koristi.

Član 32.

Broj bodova utvrđen za stambeni prostor, primjenjuje se i za poslovni prostor javnih ustanova u kojem se obavljaju djelatnosti javnog karaktera i to:

1. zdravstvo;
2. obrazovanje, vaspitanje, nauka, kultura, umjetnost;
3. fizička kultura i sport;
4. socijalna zaštita;
5. dački i studentski standard;
6. smještaj starih, iznemoglih i nezbrinutih lica;
7. rijetki zanati;
8. komunalni poslovi,
9. vojni objekti,

kao i prostori u kojima se obavlja osnovna djelatnost humanitarnih organizacija, boračkih organizacija, organizacija lica sa posebnim potrebama, vjerskih zajednica, organizacija za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih lica.

Član 33.

Mjesečni iznos komunalne naknade za sve obveznike izračunava se množenjem pripadajućeg broja bodova sa vrijednošću boda i korisnom površinom objekta, odnosno površinom zemljišta koje neposredno služi za obavljanje proizvodnje i pružanje usluga.

Član 34.

Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje Vlada Kantona na osnovu programa finansiranja komunalnih djelatnosti navedenih u članu 20. stav 2. ovog zakona.

Vrijednost boda komunalne naknade utvrđuje se posebnom odlukom najkasnije do 31. decembra tekuće za narednu godinu.

Ako se vrijednost boda komunalne naknade ne utvrdi do roka iz prethodnog stava, visina komunalne naknade ostaje nepromijenjena.

Program iz stava 1. ovog člana sadrži: obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanja komunalnih usluga iz člana 20. stav 2. ovog zakona, visinu potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, kao i mjere za sprovođenje programa.

Kanton će iz prikupljenih sredstava komunalne naknade sukcesivno doznačavati Gradu i općinama sredstva za finansiranje komunalnih djelatnosti u nadležnosti Grada i općine, saglasno čl. 8. i 9. tač. 5., 6., 7., 8. i 9. ovog zakona.

Član 35.

Obaveza i način plaćanja komunalne naknade za svakog pojedinog obveznika, utvrđuje se rješenjem koje donosi ministarstvo Kantona nadležno za komunalne poslove.

Za poslove iz stava 1. ovog člana, kao i vodenje ažurne baze podataka o obveznicima komunalne naknade, Kanton može ovlastiti drugo pravno lice.

устав и његове евентуалне амандмане у складу с овим уставом.

Члан II.A. 2. (1) ц), j), к)

Федерација ће осигурати примјену највише рazine међународно признатих права и слобода утврђених у документима наведеним у Додатку овога устава. Посебно

(1) Сва лица унутар територије Федерације уживају сљедећа права:

- ц) на једнакост пред законом;
- j) на заштиту породице и дјеце;
- к) на имовину;

Амандман V. на Устав Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 13/97)

Став 1. члана II.A.2. Устава Федерације Босне и Херцеговине у првој реченици мијења се и гласи: "Федерација ће осигурати примјену највише рazine међународно признатих права и слобода утврђених у документима наведеним у Додатку овог устава".

Закон о комуналној дјелатности ("Службене новине Кантона Сарајево", бр. 31/04 и 21/05)

Члан 24.

Обавезник плаћања цијене комуналне услуге за пружену комуналну услугу је власник некретнина или корисник када је то власник уговором овјереним од надлежне пореске управе пренио на корисника, односно управник зграде, ако је власник, односно корисник некретнина то право пренио на њих.

Куповина објеката, односно пријенос власништва објекта се не може остварити без претходно измиренних обавеза комуналних услуга које је направио продавалац, односно власник објекта.

6. Чињенично стање

У односу на чињенично стање, Уставни суд Федерације констатује да међу странкама није споран садржај члана 24. оспореног Закона, нити садржај оспорене Одлуке I. и оспорене Одлуке II. У истом члану 24. став 1. оспореног Закона, као обавезници плаћања цијене комуналних услуга, назначени су власници некретнина, или корисници уколико је власник некретнина та права пренио на њих. У току поступка, странке нису истакнуле спорним питање обавезника плаћања комуналних услуга. Међутим, оспорен је начин обрачуна цијене услуга водоснабдијевања питком водом и одвојења отпадних вода истакнутим Одлуком I. и Одлуком II., Владе Кантона Сарајево. Истакнути наводи, те презентовани докази од стране подносиоца захтјева садржајем кореспондирају са оспореном Одлуком I. и оспореном Одлуком II. Владе Кантона Сарајево, што није могуће довести у везу са чланом 24. став 1. оспореног Закона.

Захтјевом је обухваћен члан 24. у интегралном тексту, што обавезује Уставни суд Федерације да цијени и став 2. истог члана, без обзира што исти није чињенично елабориран у излагању подносиоца захтјева.

7. Став Суда

Уставни суд Федерације одлучујући о овом уставносудском предмету пошао је од одредаба члана IV.Ц.10.(2)б Устава Федерације Босне и Херцеговине. У складу наведеној одредби, Уставни суд Федерације "на захтјев једне трећине посланика законодавног тијела кантона утврђује да ли је приједлог закона или закон који је усвојен у том законодавном тијелу укључујући кантонални устав и његове евентуалне амандмане у складу са овим уставом". На основу цитиране уставне одредбе, подносиоци захтјева

овлашћени су за покретање поступка пред Уставним судом Федерације за оцјену уставности члана 24. оспореног Закона.

Захтјев подносиоца у дијелу који се односи на оцјену оспорене Одлуке I. и оспорене Одлуке II. Владе Кантона Сарајево, а које подносиоци захтјева повезују са чланом 24. став 1. оспореног Закона, није био предмет разматрања Уставног суда Федерације, јер подносиоци захтјева нису овлашћени поставити захтјев за оцјену истих.

Уставни суд Федерације, утврдио је да је третман обавезника плаћања цијене комуналних услуга, како је то назначено у члану 24. став 1. оспореног Закона, у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

Промет некретнина, у дијелу који се односи на куповину објекта, односно пријенос права власништва, представља облигаторни однос у домену имовинског права, који је у принципу регулисан законом. Странке у промету некретнинама у принципу треба да имају једнак третман. Стављањем у обавезу једној страни да пружи доказ о измиренним обавезама плаћања комуналних услуга, које својим садржајем нису предмет промета, нити садржај облигације, иста се безразложно ставља у неравноправан, па и дискриминирајући положај. Промет се чини отежаним за што не постоји разуман разлог. Плаћање комуналних услуга представља облигаторан однос корисника и даваоца услуга и исти се у случају спора рјешава у поступку пред надлежним судом. Условљавање промета некретнина плаћањем комуналних накнада погодује комуналним организацијама, које се овим стављају у повлашћени положај, а да при томе нису ни странка у облигаторном односу промета некретнина, из чега прозилази да члан 24. став 2. оспореног Закона представља повреду права на једнакост пред законом из члана II.A.2. (1) ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине.

Слиједом изложеног одлучено је као у изреци ове пресуде.

Ову пресуду Уставни суд Федерације је донио једногласно у саставу: др Ката Сењак, предсједница Суда, Сеад Бахтијаревић, Домин Малбашић, Александара Маргиновић и проф. др Един Муминовић, судије Суда.

Предсједница
Уставног суда
Федерације

Број У-48/13
04. марта 2014. године
Сарајево

Босне и Херцеговине
Др Ката Сењак, с. р.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu dvanaest poslanika (jedna trećina poslanika) Skupštine Kantona Sarajevo za utvrđivanje ustavnosti člana 24. Zakona o komunalnoj djelatnosti u vezi sa Odlukom broj: 02-05-19376-5/13, od 16.07.2013. godine i Odlukom broj: 02.05-29860-18.1/13, od 26.12.2013. godine, koje je donijela Vlada Kantona Sarajevo, na osnovu člana IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici održanoj 04.03.2014. godine, donio je

PRESUDU

Utvrđuje se da je član 24. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/04 i 21/05) saglasan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Utvrđuje se da član 24. stav 2. istog Zakona nije saglasan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objavitи u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Образложење

1. Предмет захтјева

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације), дана 26.09.2013. године запrimio је захтјев 12 посланика (једна трећина посланика) Скупштине Кантаона Сарајево (у даљем тексту: подносиоци захтјева) за оцјену уставности члана 24. Закона о комуналној дјелатности (у даљем тексту: оспорени Закон), у веzi са Одлуком Владе Кантаона Сарајево број: 02.-05-19376-5/13 од 16.07.2013. године ("Службене новине Кантаона Сарајево", број 29/13) (у даљем тексту: оспорена Одлука I.), а дана 03.02.2014. године Уставном суду Федерације представљен је проширени и измijenjeni захтјев подносиоца који, поред првобитно iskazanог, садржи и захтјев за оцјену уставности Одлуке Владе Кантаона Сарајево број: 02-05-29860-18.1/13 од 26.12.2013. године ("Службене новине Кантаона Сарајево", број 47/13), (у даљњем тексту: оспорена Одлука II.).

2. Странке у поступку

На основу члана 39. став 1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 6/95 и 37/03), странке у овом уставносудском спору су: 12 посланика (једна трећина) Скупштине Кантаона Сарајево, у својству подносиоца захтјева, те Скупштина Кантаона Сарајево, као donosilac оспореног акта, у својству процесно противне странке.

3. Bitni navodi захтјева

Подносиоци захтјева поднеском од 26.09.2013. године, istaknuli су да је Влада Кантаона Сарајево, позивајући се на члан 23. оспореног Закона, donijela оспорену Одлуку I., којом је utvrdila висину cijene услуге водоснабдијевања pitком водом и одвођења отпадних вода. Оспореном Одлуком I. utvrđen је фиксни дио накнаде у износу од 2,34 KM мјесечно коју плаћа обавезник плаћања "а да се не зна правни основ нити namjena утрошка ових средстава". Подносиоци захтјева ističu да је у складу са чланом 24. оспореног Закона обавезник плаћања комуналних услуга у Кантаону Сарајево, власник некретнина према потрошњи регистriranoј на главном водомјеру. У зградama колективног становања обавезник плаћања је власник некретнина-стана, с тим да се утрошена количина воде региструје на главном водомјеру, по некретнини-стану, израчунава сразmjерно броју чланова у сваком стану колективног становања. Корисник ове комуналне услуге из категорије "домаћинства" је грађанин са пребивалиштем/boraviштем на некретнини. По наводима подносиоца захтјева власник некретнине, односно станар у вишечланим заједницама, дискриминиран је jer плаћа комуналну услугу по већој cijени у односу на све власнике некретнине, односно станаре кориснике услуге, који живе у једночланој заједници ("домаћинству") или заједници с мањим бројем чланова-корисника услуга. За највећи број обавезника плаћање повећане cijене у односу на ранији обрачун за исту количину утрошка воде прелази 50%, што представља не само повећане издатке и opterećenje за budžet већине грађана већ и повреду права на једнакост пред законом, права на имовину, те права на заштиту породице и дјеце.

У односу на члан 24. став 2. оспореног Закона, подносиоци захтјева исти нису elaborirali, istakavši на јавној расправи "да то нису у станју učiniti".

Подносиоци захтјева, у складу са preciziranim захтјевом, zatražili су да Уставни суд Федерације након provedenог поступка donese одлуку којом ће utvrditi да је чланом 24. оспореног Закона, те оспореном Одлуком I. и оспореном Одлуком II. Владе Кантаона Сарајево, povrijедено право из члана II.A.2.(1).c) у веzi са чланом II.A.2.(1) j) и k) Устава Федерације Босне и Херцеговине и Amandmanом V. на Устав Федерације Босне и Херцеговине, те povrijедена права из члана 14. Европске

конвенције о заштити људских права и основних слобода, а у веzi са чланом 1. Протокола 1. уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода, те да је učinjena повреда права из члана 2. Конвенције о правима дјетета.

4. Bitni navodi одговора на захтјев

У одговору на постављени и precizirани захтјев, процесно противна странка је исти у cijelosti osporila као neosnovan. Предложила је да Уставни суд Федерације utvrdи да оспорени Закон није у супротности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

Процесно противна странка primječuje да је Влада Кантаона Сарајево оспорену Одлуку I. и оспорену Одлуку II. donijela на основу члана 23. став 5. оспореног Закона, те да члан 24. оспореног Закона није могуће довести у веzi са постављеним захтјевом. По наводима одговора "evidентно је да подносиоци захтјева преко члана 24. оспореног Закона, покушавају иницирати код овог Суда поступак preispitivanja оспорене Одлуке I. и оспорене Одлуке II. Владе Кантаона Сарајево, а зашто нису овлашћени".

Даље се у одговору ističe, да оспорена Одлука I. и оспорена Одлука II., ukoliko би и биле предмет оцјене Уставног суда Федерације, не поврjeđују ни на који начин нити једно од гарантираних основних људских права на које се позивају подносиоци захтјева, а која су regulisana Уставом Федерације Босне и Херцеговине и међународно priznatим актима, који се primjenjuју у Федерацији Босне и Херцеговине.

5. Relevantno право

Устав Федерације Босне и Херцеговине

Члан IV.C.3.10.(2) b)

Устави суд.....

b) на захтјев..... или једне трећине посланика законoдавног тијела dotičног кантона utvrđује је ли prijedlog закона или закон који је usvojen у том законoдавном тијелу, укључујући кантонални устав и njegove eventualne amandmane у складу с овим уставом.

Члан II.A. 2. (1) c), j), k)

Федерација ће осигурати примјену највише рazine међународно priznatih права и слобода utvrđenih у документима наведеним у Dodatku овога устава. Посебно

(1) Сва лица unutar територије Федерације užивају sljedeća права:

- c) на једнакост пред законом;
- j) на заштиту породице и дјеце;
- k) на имовину;

Аmandman V. на Устав Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 13/97)

Став 1. члана II.A.2. Устава Федерације Босне и Херцеговине у првој реченици mijenja се и гласи:

"Федерација ће осигурати примјену највише рazine међународно priznatih права и слобода utvrđenih у документима наведеним у Dodatku овог устава".

Закон о комуналној дјелатности ("Службене новине Кантаона Сарајево", бр. 31/04 и 21/05)

Члан 24.

Обавезник плаћања cijене комуналне услуге за пружену комуналну услугу је власник некретнина или корисник када је то власник уговором овјереним од надлежне poresке управе prenio на корисника, односно управник зграде, ако је власник, односно корисник некретнина то право prenio на njih.

Куповина објеката, односно пријенос власништва објекта се не може ostvariti без prethодно измиренih обавеза комуналних услуга које је napravio prodavalac, односно власник објекта.



6. Činjenično stanje

U odnosu na činjenično stanje, Ustavni sud Federacije konstatuje da među strankama nije sporan sadržaj člana 24. osporenog Zakona, niti sadržaj osporene Odluke I. i osporene Odluke II. U istom članu 24. stav 1. osporenog Zakona, kao obaveznici plaćanja cijene komunalnih usluga, naznačeni su vlasnici nekretnina, ili korisnici ukoliko je vlasnik nekretnina ta prava prenio na njih. U toku postupka, stranke nisu istaknule spornim pitanje obaveznika plaćanja komunalnih usluga. Međutim, osporen je način obračuna cijene usluga vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvođenja otpadnih voda istaknutim Odlukom I. i Odlukom II., Vlade Kantona Sarajevo. Istaknuti navodi, te prezentovani dokazi od strane podnosioca zahtjeva sadržajem korespondiraju sa osporenim Odlukom I. i osporenim Odlukom II. Vlade Kantona Sarajevo, što nije moguće dovesti u vezu sa članom 24. stav 1. osporenog Zakona.

Zahtjevom je obuhvaćen član 24. u integralnom tekstu, što obavezuje Ustavni sud Federacije da cijeni i stav 2. istog člana, bez obzira što isti nije činjenično elaboriran u izlaganju podnosioca zahtjeva.

7. Stav Suda

Ustavni sud Federacije odlučujući o ovom ustavnosudskom predmetu pošao je od odredaba člana IV.C.10.(2)b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu navedenoj odredbi, Ustavni sud Federacije "na zahtjev jedne trećine poslanika zakonodavnog tijela kantona utvrđuje da li je prijedlog zakona ili zakon koji je usvojen u tom zakonodavnom tijelu uključujući kantonalni ustav i njegove eventualne amandmane u skladu sa ovim ustavom". Na osnovu citirane ustavne odredbe, podnosioci zahtjeva ovlašteni su za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Federacije za ocjenu ustavnosti člana 24. osporenog Zakona.

Zahtjev podnosioca u dijelu koji se odnosi na ocjenu osporene Odluke I. i osporene Odluke II. Vlade Kantona Sarajevo, a koje podnosioci zahtjeva povezuju sa članom 24. stav 1. osporenog Zakona, nije bio predmet razmatranja Ustavnog suda Federacije, jer podnosioci zahtjeva nisu ovlašteni postaviti zahtjev za ocjenu istih.

Ustavni sud Federacije, utvrdio je da je tretman obaveznika plaćanja cijene komunalnih usluga, kako je to naznačeno u članu 24. stav 1. osporenog Zakona, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Promet nekretnina, u dijelu koji se odnosi na kupovinu objekta, odnosno prijenos prava vlasništva, predstavlja obligatorni odnos u domenu imovinskog prava, koji je u principu regulisan zakonom. Stranke u prometu nekretninama u principu treba da imaju jednak tretman. Stavljanjem u obavezu jednoj strani da pruži dokaz o izmirenim obavezama plaćanja komunalnih usluga, koje svojim sadržajem nisu predmet prometa, niti sadržaj obligacije, ista se bezrazložno stavlja u neravnopravan, pa i diskriminirajući položaj. Promet se čini otežanim za što ne postoji razuman razlog. Plaćanje komunalnih usluga predstavlja obligatoran odnos korisnika i davaoca usluga i isti se u slučaju spora rješava u postupku pred nadležnim sudom. Uslovljavanje prometa nekretnina plaćanjem komunalnih naknada pogoduje komunalnim organizacijama, koje se ovim stavljaju u povlašteni položaj, a da pri tome nisu ni stranka u obligatornom odnosu prometa nekretnina, iz čega proizilazi da član 24. stav 2. osporenog Zakona predstavlja povredu prava na jednakost pred zakonom iz člana II.A.2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Sljedom izloženog odlučeno je kao u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević,

Domin Malbašić, Aleksandara Martinović i prof. dr. Edin Muminović, sudije Suda.

Broj U-48/13
04. marta 2014. godine
Sarajevo

Predsjednica
Ustavnog suda
Federacije
Bosne i Hercegovine
Dr. Kata Senjak, s. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu dvanaest zastupnika, (jedna trećina zastupnika) Skupštine Kantona Sarajevo za utvrđivanje ustavnosti članka 24. Zakona o komunalnoj djelatnosti u svezi s Odlukom broj: 02-05-19376-5/13, od 16.07.2013. godine i Odlukom broj: 02.05-29860-18.1/13, od 26.12.2013. godine, koje je donijela Vlada Kantona Sarajevo, na temelju članka IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave, na sjednici održanoj 04.03. 2014. godine, donio je

PRESUDU

Utvrđuje se da je članak 24. stavak 1. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/04 i 21/05) suglasan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Utvrđuje se da članak 24. stavak 2. istog Zakona nije suglasan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Obrazloženje

1. Predmet zahtjeva

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije), dana 26.09.2013. godine zaprimio je zahtjev 12 zastupnika (jedna trećina zastupnika) Skupštine Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) za ocjenu ustavnosti članka 24. Zakona o komunalnoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: osporeni Zakon), u svezi s Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02.-05-19376-5/13 od 16.07.2013. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/13) (u daljnjem tekstu: osporena Odluka I.), a dana 03.02.2014. godine Ustavnom sudu Federacije prezentiran je prošireni i izmijenjeni zahtjev podnositelja koji, pored prvobitno iskazanog, sadrži i zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-29860-18.1/13 od 26.12.2013. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 47/13), (u daljnjem tekstu: osporena Odluka II.).

2. Stranke u postupku

Temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03), stranke u ovom ustavnosudskom sporu su: 12 zastupnika (jedna trećina) Skupštine Kantona Sarajevo, u svojstvu podnositelja zahtjeva, te Skupština Kantona Sarajevo, kao donositelj osporenog akta, u svojstvu procesno protivne stranke.

3. Bitni navodi zahtjeva


Podnositelji zahtjeva podneskom od 26.09.2013. godine, istaknuli su da je Vlada Kantona Sarajevo, pozivajući se na članak 23. osporenog Zakona, donijela osporenu Odluku I., kojom je utvrdila visinu cijene usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvođenja otpadnih voda. Osporenim Odlukom I. utvrđen je fiksni dio naknade u iznosu od 2,34 KM mjesečno koju plaća obveznik plaćanja "a da se ne zna pravni osnov niti namjena utroška ovih sredstava". Podnositelji zahtjeva ističu da je sukladno članku 24. osporenog Zakona obveznik plaćanja komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo, vlasnik nekretnina



KANTON SARAJEVO
Ured za zakonodavstvo
Vlade Kantona Sarajevo

CANTON SARAJEVO
Office for legislature of Sarajevo Canton
Government

Broj: 09-02-20006/14
Sarajevo, 26.06.2014. godine



27-06-2014

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima.-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i čl. 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/11-Novi prečišćeni tekst i 30/11-Ispravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nema primjedbi na predloženu izmjenju Zakona o komunalnim djelatnostima jer je ista posljedica postupanja po Presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-48/13 od 04. marta 2014. godine kojom je utvrđeno da član 24. stav 2. Zakona o komunalnim djelatnostima nije saglasan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



SEKRETAR

Ljubović, dipl.pravnik




web: <http://uz.ks.gov.ba>
e-mail: ured@ks.gov.ba
Tel/fax: + 387 (0) 33 560-448
Sarajevo, Hamida Dizdara 1





6356
3110

Broj: 03-07-02-20005/14
Sarajevo, 26.06.2014.godine



27-06-2014

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
-ovdje-

PREDMET: Mišljenje o usklađenosti prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava


U skladu sa odredbama člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/12-Prečišćeni tekst i 41/12) i člana 7. stav 2. Uredbe o načinu i pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/11-Novu prečišćeni tekst i 30/11), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog zakona i dalje slijedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima nije u suprotnosti sa odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kao ni sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. a/a.



Velida Memić, dipl. pravnik

